

t63_yellow_5 (TMWqXJYjfqYXmyHUrLDpRd- BXYnDvkHQX8n)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_waybel_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v9_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_yellow_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_yellow_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v10_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_yellow_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (((v9_waybel_1 \\ X0) \wedge (v1_yellow_0 X0)) \Rightarrow ((k7_waybel_1 X0 (k3_yellow_0 X0) = k4_yellow_0 \\ X0) \wedge (k7_waybel_1 X0 (k4_yellow_0 X0) = k3_yellow_0 X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v11_waybel_1 \\ X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge \\ ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge ((v3_yellow_0 \\ X0) \wedge ((v2_waybel_1 X0) \wedge (v10_waybel_1 X0)))))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow ((v3_yellow_0 X0) \Rightarrow ((v1_yellow_0 \\ X0) \wedge (v2_yellow_0 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v11_waybel_1 \\ X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v9_waybel_1 X0))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v11_waybel_1 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ X0))) \Rightarrow (k7_waybel_1 X0 (k4_yellow_0 X0) = k3_yellow_0 X0)$$